

Texte et musique de A. LAZEYERAS

PER AU VIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI) ↑

VIDEO DINS:

[DAILYMOTION](#)

[YOUTUBE](#)

[CHANSON LIMOUSINE](#)

Dau costat de Ròcha-‘Belha
Papistas e protestants
Au nom de la senta Bíblia
Volian se picar lo flanc.

Recorson :

Quò siguet ‘na granda batalha
De papistas, de protestants.
Quò siguet ‘na granda batalha
Tot lo monde fotet lo camp.
Tot lo monde fotet lo camp.

De bornats virats per terra
Per los chavaus galopants
Las ‘belhas plan en colèra
Van brundir dessus lo champ.

Refrain : ...

Quand las ‘belhas fan la guerra
Òc, n’i a pas de drapeu blanc !
Que te fisse per darriera
Que te fisse per davant !

Refrain : ...

Aüei a La Ròcha-‘Belha
Las ‘belhas fan pus de mau ;
Los crestians fan pus la guerra,
Fan l’amor ; mingen lo miau ...R-

Refrain : ...

Du côté de La Roche l’Abeille
Papistes et protestants
Au nom de la Sainte Bible
Voulaient se percer le flanc.

Refrain :

Ce fut une grande bataille
De papistes, de protestants ;
Ce fut une grande bataille :
Tout le monde décampa.
Tout le monde décampa.

Des ruches renversées
par les chevaux au galop,
les abeilles très en colère
s’en vont gronder sur le champ.

Refrain : ...

Quand les abeilles font la guerre
plus question de drapeau blanc !
Et que je te pique par-derrrière
Et que je te pique par-devant !

Refrain : ...

A présent à La Roche l’Abeille
les abeilles ne font plus de mal ;
les chrétiens ne font plus la guerre ;
ils font l’amour et mangent le miel.

Refrain : ...

Transcription et traduction YVES LAVALADE

Partition page suivante

Texte et musique de A. LAZEYERAS

LA BATALHA DE RÒCHA - L'ABELHA

Paraulas e musica de: A. LAZEYERAS

Marcha



Dau cos - tal de Ròcha-'Belha papis - tas e protes - tants, au nom de la Senta Bíblia, volian

Recorson (foiós)



se pi - car lo flanc. Quò si - guet 'na granda ba - tal - ha de pa - pis - tas de pro - res - tants, quò si



guet 'na granda ba - tal - ha: tot lo monde fo - tet lo camp. Tot lo monde fo - tet lo camp.

CHANTADA PER : *LO GROPE CHANTA LINGA*

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs

Conception réalisation Jean Delage